t111_finseq_6 (TM-NoShGz6HiVTadkarhQVqMdHmiuKvttXBn)

October 27, 2020

Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7\_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2\_rfinseq : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k7\_nat\_d : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_xreal\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_card\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_finset\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_card\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2\_finseq\_1\ X1\ X0) \Rightarrow (\forall X2.(v7\_ordinal1\ X2) \Rightarrow (k3\_finseq\_1\ (k2\_rfinseq\ X0\ X2\ X1) = k1\_xreal\_0\ (k3\_finseq\_1\ X1)\ X2))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m2\_finseq\_1\ X1\ X0) \Leftrightarrow (m1\_finseq\_1\ X1\ X0) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v7\_ordinal1\ X0) \wedge (v7\_ordinal1\ X1)) \Rightarrow (k7\_nat\_d\ X0\ X1 = k1\_xreal\_0\ X0\ X1) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1\_relat\_1\ X0) \wedge ((v1\_funct\_1\ X0) \wedge (v1\_finseq\_1\ X0))) \Rightarrow (k3\_finseq\_1\ X0 = k1\_card\_1\ X0) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_finset\_1\ X0) \Rightarrow ((v1\_finset\_1\ (k1\_card\_1\ X0)) \wedge (v1\_card\_1\ (k1\_card\_1\ X0))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1\_finseq\_1\ X1\ X0) \Rightarrow ((v1\_relat\_1\ X1) \wedge ((v1\_funct\_1\ X1) \wedge (v1\_finseq\_1\ X1))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v3\_ordinal1\ X0)\wedge(v1\_finset\_1\ X0))\Rightarrow(v7\_ordinal1\ X0) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1\_relat\_1\ X0)\wedge((v1\_funct\_1\ X0)\wedge(v1\_finseq\_1\ X0)))\Rightarrow \\ ((v1\_relat\_1\ X0)\wedge((v1\_funct\_1\ X0)\wedge(v1\_finset\_1\ X0))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_card\_1\ X0)\Rightarrow(v3\_ordinal1\ X0) \tag{9}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(\neg v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m2\_finseq\_1\ X1\ X0)\Rightarrow \\ (\forall X2.(v7\_ordinal1\ X2)\Rightarrow(k3\_finseq\_1\ (k2\_rfinseq\ X0\ X2\ X1) = \\ k7\_nat\_d\ (k3\_finseq\_1\ X1)\ X2)))$$